



Број: 05-05-1-2798-2/11

Сарајево, 07. септембар 2011. године

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

- ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
- ДОМ НАРОДА

PRIMLJENO: 07.09.2011

Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01/04-05-2-592	M		R

Предмет. Сагласност за ратификацију додатка уговора, тражи се

У складу са чланом 16. Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Сл. гласник БиХ", бр 29/00), достављамо вам ради давања сагласности за ратификацију:

Додатак бр. 1. Уговору о финансирању у вези са националним програмом за Босну и Херцеговину – II дио у склопу ИПА-иног програма подршке транзицији и изградњи институција за 2008. годину. Додатак уговора је потписан 11. јануара 2010. године, у Бриселу и 14. јуна 2010. године у Сарајеву, а потписао га је г. Драган Вранкић, министар финансија и трезора БиХ.

Будући да је Министарство финансија и трезора БиХ надлежно за провођење поступка за закључивање овог додатка уговора, молимо вас да на састанке ваших комисија, односно сједнице Дома, поред представника Предсједништва БиХ, као предлагача, позовете и представника Министарства који посланицима, односно делегатима може дати све потребне информације о уговору.

С поштовањем,

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Ранко Николовић



МФА – БА – МПП

Број: 08/1-42-9307-1/11
Сарајево, 31.08.2011. године

PREDSEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO	07.09.	20.11.
Приједлог одлуке о ратификацији Додатка бр. 1 Уговора о финансирању у вези са националним програмом за Босну и Херцеговину - II дио у склопу ИПА-иног програма подршке транзицији и изградњи институција за 2008. годину;	Приједлог одлуке о ратификацији Додатка бр. 1 Уговора о финансирању у вези са националним програмом за Босну и Херцеговину - II дио у склопу ИПА-иног програма подршке транзицији и изградњи институција за 2008. годину;	Приједлог одлуке о ратификацији Додатка бр. 1 Уговора о финансирању у вези са националним програмом за Босну и Херцеговину - II дио у склопу ИПА-иног програма подршке транзицији и изградњи институција за 2008. годину;
05	05-1	2798

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

САРАЈЕВО

Предмет: Приједлог Одлуке о ратификацији Додатка бр. 1 Уговору о финансирању у вези са националним програмом за Босну и Херцеговину - II дио у склопу ИПА-иног програма подршке транзицији и изградњи институција за 2008. годину; - доставља се -

У прилогу акта достављамо Приједлог Одлуке о ратификацији Додатка бр. 1 Уговору о финансирању у вези са националним програмом за Босну и Херцеговину - II дио у склопу ИПА-иног програма подршке транзицији и изградњи институција за 2008. годину, који је потписан 11. јануара 2010. године у Бриселу и 14. јуна 2010. године у Сарајеву, на енглеском језику.

Подсећамо да је Предсједништво Босне и Херцеговине на својој 70. сједници, одржаној 20. маја 2010. године, прихватило предметни Додатак и за потписивање овластило Драгана Вранкића, министра финансија Босне и Херцеговине.

Савјет министара Босне и Херцеговине на својој 157. сједници, одржаној 24. августа 2011. године, утврдило је Приједлог одлуке о ратификацији наведеног Додатка.

Молимо да Предсједништво Босне и Херцеговине, у складу са одредбама члана 17. Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Службени гласник БиХ", број 29/00), проведе поступак ратификације Одлуке о ратификацији Додатка бр. 1 Уговору о финансирању у вези са националним програмом за Босну и Херцеговину - II дио у склопу ИПА-иног програма подршке транзицији и изградњи институција за 2008. годину.



DODATAK BR. 1

UGOVORU O FINANSIRANJU U VEZI SA NACIONALNIM PROGRAMOM ZA BOSNU I HERCEGOVINU - II DIO U SKLOPU IPA-INOG PROGRAMA PODRŠKE TRANZICIJI I IZGRADNJI USTANOVA ZA 2008. GODINU

Koji je sklopljen između Komisije Evropskih zajednica i Bosne i Hercegovine,
28.07.2009. godine.

Komisija evropskih zajednica (u daljem tekstu „Komisija“)

sa jedne strane, i

Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu „Korisnik“)

sa druge strane,

koje se u daljem tekstu spominju pod zajedničkim nazivom „Strane“,

pri čemu je,

- a) 05.12.2008. godine, Komisija usvojila Odluku C(2008)7638, kojom je uspostavljen Nacionalni program za Bosnu i Hercegovinu u sklopu IPA-inoog programa podrške tranziciji i izgradnji ustanova za 2008. godinu, II dio („Program“). Dati program je izvršen pomoću Ugovora o finansiranju, koji je zaključen između Komisije Evropskih zajednica i Bosne i Hercegovine 28.07.2009. godine.
- b) Odlukom Komisije C(2009)8302 Program izmijenjen 29.10.2009. godine, u cilju dopune Projekta broj 13 u vezi sa izvršenjem popisa stanovništva.
- c) Neophodno uskladiti Ugovor o finansiranju sa izmjenama i dopunama Programa, koje su donesene Odlukom Komisije C(2009)8302.

POSTIGLE SU DOGOVOR U VEZI SA SLJEDEĆIM:

Član 1

Aneks A, „Nacionalni program za Bosnu i Hercegovinu u sklopu IPA-inoog programa podrške tranziciji i izgradnji ustanova za 2008. godinu - II dio“ Ugovora o finansiranju, koji je zaključen između Komisije Evropskih zajednica i Bosne i Hercegovine 28.07.2009. godine, zamijenjen je Aneksom i sada glasi kao trenutni Dodatak br. 1.

Član 2

Sve ostale stavke i uvjeti Ugovora o finansiranju ostaju neizmijenjeni.

Sačinjeno u dva originalna primjerka na engleskom jeziku, pri čemu je jedan primjerak
uručen Komisiji, a drugi Korisniku.

Za Bosnu i Hercegovinu
potpisao

Dragan Vrankić, s.r.
Ministar finansija i rezervi
Bosne i Hercegovine

Sarajevo,

Datum

14.06.2010.

Za Komisiju potpisao

Pierre Mirel, s.r.
Direktor
Europska komisija

Brussels,

Datum

11.01.2010.

ANEKS A:
IPA-IN NACIONALNI PROGRAM ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2008 GODINU - II dio

1. IDENTIFIKACIJA

Korisnik	Bosna i Hercegovina
Program	Nacionalni program za 2008. godinu u sklopu IPA-inog programa podrške I - II dio
CRIS broj	2008/020-339
Godina	2008.
Troškovi	54,254,783 eura + iznos od približno 1,675,207 eura (17,000,000 švedskih kruna, koristeći prosječan mjesecni devizni kurs od 17.09.2009. godine)
Organ zadužen za ostvarivanje programa	Evropska Komisija Za Projekat broj 13 (Međunarodna kontrola): Vijeće Evrope uz saradnju sa Evropskom Komisijom
Krajnji datum za zaključenje Ugovora o finansiranju	najkasnije do 31.12.2009. god.
Krajnji datum za zaključenje Ugovora	2 godine od dana zaključenja Ugovora o finansiranju. Ne postoji krajnji rok za finansijsku provjeru i procjenu projekta koji je obuhvaćen Ugovorom o finansiranju na osnovu koga se vrši ostvarivanje ovog programa, kako je naznačeno u okviru člana 166(2) Pravila o finansiranju. Dati datumi se primjenjuju i kada je u pitanju nacionalno sufinansiranje.
Krajnji datum za izvršenje Ugovora	2 godine od krajnjeg datuma za zaključenje Ugovora. Dati datumi se primjenjuju i kada je u pitanju nacionalno sufinansiranje.
Šifra sektora	16010, 15130, 15140, 15150, 15250, 12110, 32130, 11110, 33110, 31110, 31195, 21010, 16062, 99810, 41010, 24010.
Budžetske stavke	22.020200
Menadžer za programiranje	DG ELARG C1
Menadžer za ostvarivanje zadataka	Poslanstvo Evropske komisije za BiH – Odjel za poslovanje

2. PRIORITETI / PROJEKTI

2.1. Prioriteti

II dio IPA-inog programa podrške I pod nazivom Nacionalni program za Bosnu i Hercegovinu za 2008. godinu u skladu je sa MIPD-om (Višegodišnji indikativni planski dokument) 2008-2010 i dalje ima za cilj da podrži:

2.1.1. Političke zahtjeve:

Podržavajući vladavinu prava (nastavljujući sa podrškom Visokom sudsakom i tužilačkom vijeću (VSTV)), doprinoseći reformi javne administracije (podrška DIS-u) podržavajući uključivanje i povratak društvenim tokovima (deminiranje i ugrožene grupe stanovništva, posebno djeca i Romi) i podržavajući uspostavljanje dijaloga unutar civilnog društva.

2.1.2. Ekonomске zahtjeve:

Podržavajući regionalni, razvoj malih i srednjih preduzeća i turistički razvoj: pristup unutar ovog portfelja je: a) podrška Agencijama za regionalni razvoj putem dodjele grantova i tehničke pomoći s ciljem pospješenja njihove uloge u obezbjeđivanju pomoći malim i srednjim preduzećima i općinama; b) podrška državnim i entitetskim ministarstvima u razvoju politike; c) dodjela grantova u cilju podrške daljem razvoju malih i srednjih preduzeća - uključujući podršku turističkim organizacijama; d) podrška sprovodenju reforme društvene politike (reforma zdravstva, visokog obrazovanja, te stručnog obrazovanja i obuke).

2.1.3. Evropske standarde

Podržavajući pristup *acquis*, posebno reformi politike sektora (IBM, porezi, monetarna politika, okolina, prevoz, energija i poljoprivreda) i podržavajući sprovođenje reforme regulatornih tijela (infrastruktura kvaliteta, statistički podaci, katastar i zemljišne knjige).

2.1.4. Programe podrške

Podržavajući učešće BiH u programima Zajednice.

2.2. Opis projekata grupisanih po prioritetnoj osnovi

Br.	Politički uvjeti	Doprinos Evropske zajednice u eurima	Opis projekta
1	Pomoć ugroženim grupama (djeci i Romima) u BiH	1,900,000	<p><i>Cilj projekta:</i> Razvoj integrisane socijalne zaštite i strategije za uključenje, koje će biti izrađene u vidu pilot projekta i sprovedene od strane nacionalnih i podnacionalnih vladinih ustanova.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> Ugovor o grantu bez poziva na podnošenje prijedloga projekata sa UNICEF-om (uz maksimalan iznos od 1,400,000 eura) i poziv na podnošenje prijedloga projekata (uz maksimalan iznos od 500,000 eura) podrške Strategiji za Rome u BiH. Očekuje se da će direktni ugovor sa UNICEF-om biti potpisana tokom prvog tromjesečja 2009. godine, a poziv na podnošenje prijedloga za Ugovor o grantu se očekuje u drugom tromjesečju 2009. godine.</p> <p>Kriterijum i način odabira u sklopu poziva na dostavljanje prijedloga navedeni su u Praktičnom vodiču za sklapanje ugovora u okviru spoljnih aktivnosti Evropske zajednice (vidi tačku 4.2 ispod).</p>

			Neposredni Ugovor o grantu sa UNICEF-om biće zaključen u pogledu njegovog de facto monopola u skladu sa članom 168(1)(c) Pravila implementacije FR-a.
2	Pomoć Visokom sudskom i tužilačkom vijeću – informaciono-tehnološka oprema za sudske ustanove u BiH	1,400,000	<p><i>Cilj projekta:</i> Snadbjevanje sudskeh i tužilačkih ureda neophodnom informaciono-komunikacionom opremom, kako bi se obezbijedila upotreba tehnologije, poboljšala efikasnost i razmjena informacija, te kvalitet informisanja i otvorenost ka javnom sektoru.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> 1 Ugovor o snabdjevanju (čiji je maksimalan indikativan iznos 1,400,000 eura) će biti potpisani u prvom tromjesečju 2009. godine. Ugovor o snabdjevanju ima za cilj opremanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća pultovima, štampačima, serverima i rezervnom opremom, te obezbeđivanje licenci kojima bi bio zнатно olakšan rad sudskeh i ureda tužilaštava i poboljšala njihova efikasnost i otvorenost ka javnom sektoru.</p>
3	Podrška DIS sistemu u BiH	1,500,000	<p><i>Cilj projekta:</i> Obezbeđenje uspješnog i učinkovitog menadžmenta i ostvarivanje sredstava Evropske unije u sklopu DIS-a.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> 1 Ugovor o uslugama (čiji je maksimalan indikativni iznos 1,500,000 eura) bit će potpisani u prvom tromjesečju 2009. godine.</p>
4	Pomoć civilnom društvu u BiH	3,504,783	<p><i>Cilj projekta:</i> Podsticanje partnerstva i dijaloga između vladinog i nevladinog sektora, uključujući lokalnu vlast i učinkovita ostvarivanja standarda Evropske unije u sektoru životne sredine i omladine, te utvrđivanje strateških ciljeva u okviru razvoja civilnog društva.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> Ugovor o grantu bez poziva na dostavljanje prijedloga sa UNDP-om (čiji je maksimalan ukupan iznos 1,500,000 eura), poziva na dostavljanje prijedloga (čiji je indikativan iznos 1,000,000 eura), Ugovor o uslužnim djelatnostima (čiji je indikativan maksimalni iznos 504,783 eura) i poziv na dostavljanje prijedloga za nevladin aktiv u sklopu borbe protiv korupcije (čiji je indikativan maksimalni iznos 500,000 eura). Očekuje se da će neposredni ugovor sa UNDP-om biti potpisani tijekom trećeg tromjesečja 2009. godine, dok se očekuje da će poziv na tender za Ugovor o uslugama i poziv na dostavljanje prijedloga biti realizovani u tijeku drugog tromjesečja 2009. godine. Kriterijum i način odabira u sklopu poziva na dostavljanje prijedloga navedeni su u Praktičnom vodiču za sklapanje ugovora u okviru spoljnih aktivnosti Evropske zajednice (vidi tačku 4.2 ispod).</p> <p>Neposredni Ugovor o grantu sa UNDP-om biće zaključen s obzirom na njihovu tehničku stručnost, iskustvo na ovom polju i specijalne odnose sa udruženjima gradova i opština u BiH, što predstavlja de facto monopol u skladu sa članom 168(1)(c) Pravila ostvarivanja FR-a.</p>
5	Podrška sproveđenju aktivnosti deminiranja u BiH	2,200,000	<p><i>Cilj projekta:</i> Smanjenje broja miniranih područja u BiH kako bi se omogućio povratak stanovništva na deminirana područja, pospiješila zaštita građana od neeksplođiranih mina i neeksplođiranih artiljerijskih sredstava, smanjio broj stradalih od mina, te stvorili preduvjeti za održiv društveno-ekonomski razvoj u okviru deminiranih područja.</p> <p><i>Ostvarivanja:</i> poziv na podnošenje prijedloga za edukaciju na temu deminiranja i rizika od mina (čiji je indikativan maksimalni iznos 1,610,000 eura), Ugovor o snabdijevanju (čiji je indikativan maksimalni iznos 540,000 eura) opremom Centra za deminiranje u BiH i Ugovor o uslugama obuke Centra za uklanjanje mina (čiji je indikativan maksimalni iznos 50,000</p>

			<p>eu). Očekuje se da će i poziv na podnošenje prijedloga i raspisivanje tendera biti realizovani u tijeku prvog tromjesečja 2009. godine.</p> <p>Kriterijum i način odabira u sklopu poziva na dostavljanje prijedloga navedeni su u Praktičnom vodiču za sklapanje ugovora u okviru spoljnih aktivnosti Evropske zajednice (vidi tačku 4.2 ispod).</p>
	<i>Ekonomski uvjeti</i>		
6	Pomoć razvoju sistema zdravstvene zaštite u BiH	2,850,000	<p><i>Cilj projekta:</i> Pomoći Farmaceutskoj agenciji Bosne i Hercegovine da dostigne status potpuno funkcionalne ustanove u skladu sa standardima Evropske unije, ostvarivati sistem plaćanja dobavljačima čime bi se stvorio podsticaj za zadržavanje troškova i poboljšao radni učinak dobavljača, te poboljšao kvalitet prikupljanja podataka i informacija vezanih za Institut za javno zdravlje i uskladilo važeće zakonodavstvo sa Direktivama Evropske unije i međunarodnim zakonima o zdravlju.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> 1) Ugovor o uspostavljanju partnerstva čiji je indikativan maksimalni iznos 500,000 eura za pomoć Farmaceutskoj agenciji Bosne i Hercegovine; 2) Ugovora o uslužnim djelatnostima, čiji je indikativan maksimalni iznos 1,100,000 eura, odnosno 1,250,000 eura. U sklopu prvog Ugovora o uslugama biće obezbijedena tehnička pomoć, putem koje će se sprovesti uspostava novih mehanizama za plaćanje dobavljačima. Drugim Ugovorom o uslugama biće obezbijedena tehnička pomoć za Javni zdravstveni servis, uključujući spremnost na reagovanje u slučaju ugrožavanja zdravlja, izvještaj o zdravlju na državnom nivou i usklađivanje zakona u zdravstvenom sektoru. Očekuje se da će do zaključenja datih ugovora doći u tijeku prvog tromjesečja 2009. godine. Očekuje se da će treći Ugovor o uslugama elektronske zdravstvene zaštite biti potpisani u drugom tromjesečju 2009. godine.</p> <p>Osnovni kriterijumi pri odabiru prijedloga u vezi sa Ugovorom o uspostavljanju saradnje navedeni su u okviru priručnika spomenutog u tački 4.3 Prijedloga o finansiranju.</p>
7	Pomoć konkurentnim sektorima (RED, mala i srednja preduzeća i turizam) u BiH	7,000,000	<p><i>Cilj projekta:</i> 1) Povećani kapaciteti u sklopu pet Agencija za regionalni razvoj (RDA) za podršku malim i srednjim preduzećima i općinama; 2) Ojačane strukture za podršku razvoju turizma u BiH na državnom, entitetskom i nivou Brčko Distrikta; 3) Konkurentni sektori u BiH čija je svrha uklanjanje prepreka u lancu snabdjevanja i sektor turizma koji za cilj ima razvoj konkurentne turističke ponude.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i></p> <p>1) 5 ugovora o grantu za 5 agencija za regionalni razvoj bez objave poziva na podnošenje prijedloga, za indikativan iznos od 1,125,000 eura, koji će biti dodijeljeni u toku prvog tromjesečja 2009. godine. Neposredni ugovori o grantu sa Agencijom za regionalni razvoj biće zaključeni s obzirom na njihovu jedinstvenu ulogu u sklopu regionalnog razvoja u BiH, što predstavlja de facto monopol u skladu sa članom 168(1)(c) Pravila ostvarivanja FR-a. 2) Ugovor o uslugama tehničke pomoći razvoju strategije i ojačanju ustanova, čija je indikativna vrijednost 2,000,000 eura. 3) Očekuje se da će poziv na podnošenje prijedloga, uz indikativnu vrijednost od 3,875,000 eura, biti objavljen u drugom tromjesečju 2009. godine. Osnovni kriterijum odabira u sklopu poziva na dostavljanje prijedloga navedeni su u Praktičnom vodiču za sklapanje ugovora u okviru spoljnih aktivnosti Evropske zajednice (vidi tačku 4.2 ispod).</p>

8	Pomoć izmjeni obrazovanja u BiH	3,000,000	<p><i>Cilj projekta:</i> Uskladiti stručnu obuku i obrazovanje, kao i visoko obrazovanje u BiH sa Kopenhagenskom deklaracijom i Bergenskim saopćenjem.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> 2 Ugovora o uslugama, uz indikativan iznos od 1,500,000 eura za svaki. Pretpostavlja se da će oba biti ostvarena tijekom drugog tromjesečja 2009. godine.</p>
<i>Evropski standardi</i>			
9	Podrška politici trgovanja, izgradnji kapaciteta i razvoju infrastrukture metrološkog sistema u BiH	4,000,000	<p><i>Cilj projekta:</i> 1) Podržati Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u razvoju ustanovnih kapaciteta u vezi sa implementacijom IA/SAA, Centralnog evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i podrške pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Tehnička pomoć u razumijevanju i primjeni instrumenata zaštite trgovine u skladu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije; 2) Podržati razvoj distributivnog metrološkog sistema u skladu sa postojećim modelom u nekim od zemalja članica Evropske unije i u skladu sa međunarodno priznatim kvalitetom metroloških usluga u okviru nacionalne metrološke infrastrukture.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> Ugovor o uslugama, čiji je indikativan iznos 2,000,000 eura; i Ugovor o snabdjevanju čija je indikativna maksimalna vrijednost 2,000,000 eura; očekuje se da će za oba ugovora biti raspisan tender u tijeku prvog tromjesečja 2009. godine.</p>
10	Izgradnja kapaciteta u poljoprivredi i zdravstvenoj ispravnosti hrane i pripreme za pristup BiH IPA-inom Programu razvoja ruralnih područja (IPA-RD)	4,000,000	<p><i>Cilj projekta:</i> 1) Podržati usklajivanje politike sektora i mjera za poboljšanje radnog učinka poljoprivredno-prehrambenog sektora i uspostavljanje struktura i kapaciteta za upravljanje budućim sredstvima IPA-inog razvoja ruralnih područja; 2) Podržati uspostavu nacionalnih integrisanih fito-sanitarnih servisa, koji će za cilj imati kreiranje i ostvarivanje politike zaštite zdravlja biljaka u BiH u skladu sa <i>acquis</i> zakonima i međunarodnim obavezama i standardima u okviru ovog područja; 3) Podržati primjenu zakona o kvalitetu, sastavu i ispravnosti hrane u BiH obezbjeđivanjem opreme za laboratorije za kontrolu hrane i razvojem javnog-privatnog partnerstva ili putem drugih ugovora za pojačanu ili dodatnu kontrolu u okviru službenih laboratorijskih.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> 2 Ugovora o uslugama tehničke pomoći politici poljoprivrednog sektora u BiH, posebno strukturama koje podržavaju IPA-in Program razvoja ruralnih područja i Upravi za biljne kulture u BiH, čija je indikativna maksimalna vrijednost 2,400,000 eura, odnosno 800,000 eura. Očekuje se da će tender za oba ugovora biti raspisan tijekom prvog tromjesečja 2009. godine.</p> <p>Također, očekuje se da će tender za Ugovor o snabdjevanju informaciono-tehničkom opremom, čija je indikativna maksimalna vrijednost 100,000 eura, biti raspisan u drugom tromjesečju 2010. godine. Konačno, očekuje se da će tender za Ugovor o snabdjevanju laboratorijskom opremom, čiji je indikativan maksimalan iznos 700,000 eura, biti raspisan tijekom prvog tromjesečja 2009. godine.</p>
11	Podrška kontrolisanju i/ili suzbijanju bolesti životinja u BiH (bjesnilo i klasični svinjski grip)	1,500,000	<p><i>Cilj projekta:</i> Kontrola/suzbijanje klasičnog svinjskog gripa i bjesnila u Bosni i Hercegovini kod životinja predisponiranih datim oboljenjima, u cilju smanjenja ekonomskih gubitaka i poboljšanja ekonomskog i trgovinskog potencijala Bosne i Hercegovine, te u vezi sa bjesnilom smanjiti rizik od oboljenja uzimajući u obzir standarde i zahtjeve Evropske unije.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> očekuje se da će tender za 2 Ugovora o uslugama tehničke pomoći, čija je maksimalna indikativna vrijednost 191,000 eura, odnosno 477,000 eura, biti raspisan tijekom prvog tromjesečja 2009. godine ; tender za 1 Ugovor o snabdjevanju, čija je maksimalna indikativna vrijednost</p>

			832,000 eura, također će biti raspisan u tijeku prvog tromjesečja 2009. godine.
12	Partnerska podrška izgradnji ustanova vlasti civilnog zrakoplovstva u BiH u vezi sa evropskim zajedničkim zrakoplovnim područjem (ECAA)	1,000,000	<p><i>Cilj projekta:</i> 1) Ujedinjenje sektora civilnog zrakoplovstva u BiH u funkcionalne strukture civilnog zrakoplovstva Evropske unije; 2) Osnaženje kapaciteta uprave civilnog zrakoplovstva u BiH putem ostvarivanja Ugovora o evropskom zajedničkom zrakoplovnom području i u skladu sa Direktivama Evropske unije.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> 1 Ugovor o uspostavljanju partnerstva, čija je indikativna maksimalna vrijednost 1,000,000 eura, biće ostvaren u tijeku drugog tromjesečja 2009. godine.</p> <p>Osnovni kriterijumi pri odabiru prijedloga u vezi sa Ugovorom o uspostavljanju partnerstva navedeni su u okviru priručnika spomenutog u tački 4.3 Prijedloga o finansiranju.</p>
13	Podrška državnim i entitetskim ustanovama za statistiku u BiH	2,000,000 + približan iznos od 1,675,207 (SEK 17,000,000 koristeći prosječan mjesecni devizni kurs od 17.09.2009.)	<p><i>Cilj projekta:</i> Razvoj ustanovnih kapaciteta za: 1) sprovođenje i nadzor popisa stanovništva, 2) poboljšanje izrade statistike poslovanja i stvaranje preduslova za redovno prikupljanje podataka u skladu sa standardima Evropske unije 3) provođenje proširene verzije Pregleda budžeta domaćinstava (APD); i horizontalnu saradnju i koordinaciju.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> 1 Ugovor o uspostavljanju saradnje, čija je indikativna maksimalna vrijednost 1,300,000 eura, biće ostvaren tijekom trećeg tromjesečja 2009. godine; 1 Ugovor o uslugama, čiji je iznos oko 1,675,207 eura (17,000,000 švedskih kruna, koristeći prosječni mjesecni devizni kurs od 17.09.2009.), koji će biti finansiran sredstvima Švedske međunarodne agencije za razvoj saradnje (Sida), biće ostvaren od strane Evropske komisije po zaključenju Ugovora o transferu u četvrtom tromjesečju 2009. godine; 1 Ugovor o dodjeli novčanih sredstava, čiji je maksimalan indikativni iznos 700,000 eura, biće zaključen sa Vijećem Evrope u toku četvrtog tromjesečja 2009. godine.</p> <p>Osnovni kriterijumi pri odabiru prijedloga u vezi sa Ugovorom o uspostavljanju partnerstva navedeni su u okviru priručnika spomenutog u tački 4.3 Prijedloga o finansiranju.</p>
14	Usluge prostornog informisanja za BiH - faza II Digitalne ortofotografske mape	3,000,000	<p><i>Cilj projekta:</i> Standardizovana i usklađena osnova BiH geoinformacionog sistema dostupna je za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agencija za statistiku pri sprovođenju popisa stanovništva - Poljoprivredna administracija - Katastar - Institucije zadužene za prostorno planiranje - Transport i komunikacija - Ministarstvo pravde - Općinska administracija <p><i>Ostvarivanje:</i> očekuje se da će tender za 1 Ugovor o uslugama, čiji je indikativan maksimalan iznos 3,000,000 eura, biti raspisan u tijeku prvog tromjesečja 2009. godine.</p>
15	Pomoć za izgradnju Centra za prijem u azil	1,500,000	<p><i>Cilj projekta:</i> poboljšati kapacitet Odjeljenja za migracije pri Ministarstvu bezbjednosti, posebno Odjeljenja za azil, pomaganjem izgradnje Centra za prijem u azil.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> Ugovor o izvođenju radova, čiji je indikativan maksimalni iznos 1,300,000 eura, i Ugovor o uslugama nadzora izvođenja radova, čiji je indikativan maksimalni iznos 200,000 eura. Očekuje se da će tender za oba ugovora biti raspisan u drugom tromjesečju 2009. godine.</p>
16	Učvršćivanje sistema za identifikaciju i zaštitu građana -	2,000,000	<p><i>Cilj projekta:</i> opremiti Direkciju CIPS-a dodatnim softverom i hardverom kako bi mogao da ispunjava svoju ulogu u kontroli informacija.</p>

	CIPS registar u BiH		Ostvarivanje: 4 Ugovora o snabdjevanju Direkcije CIPS-a specijalnom opremom, čije su maksimalne indikativne vrijednosti 600,000 eura, 400,000 eura, 100,000 eura i 175,000 eura; i 3 Ugovora o uslugama, uz maksimalnu indikativnu vrijednost od 400,000 eura, 225,000 eura i 100,000 eura. Očekuje se da će svi tenderi biti raspisani u tijeku prvog tromjesečja 2009. godine.
17	Ojačanje ekoloških ustanova u BiH, priprema za pristup sredstvima i podrška izgradnji ekološke infrastrukture	4,000,000	<i>Cilj projekta:</i> Osnaženje tehničkih, administrativnih i programskih kapaciteta koji su usklaćeni sa IPA-inim standardima, u okviru ustanova koje su uključene u kontrolu ekoloških prilika u BiH, i ostvarivanje infrastrukturnih mjera u cilju dostizanja ekoloških standarda Evropske unije. <i>Ostvarivanje:</i> 1 Ugovor o jačanju ekoloških ustanova u BiH, čija je indikativna maksimalna vrijednost 2,000,000 eura, i 2 Ugovora o uslugama nadzora izvođenja radova, u vrijednosti od 1,000,000 eura i 250,000 eura, 1 Ugovor o izvođenju radova, u vrijednosti od 750,000 eura; očekuje se da će tenderi za sve navedene ugovore biti raspisani u četvrtom tromjesečju 2009. godine.
18	Pomoć BiH u ispunjavanju zahtjeva Ugovora o energetskoj zajednici za Jugoistočnu Evropu, i nastavak reforme i razvoja energetskog sektora	1,750,000	<i>Cilj projekta:</i> Poboljšan kapacitet u BiH za razvoj i ostvarivanje sveobuhvatne strategije za energiju i poboljšana primjena mjera uključujući efikasnost energije i obnovljene energetske izvore sa perspektivom za uvođenje takvih pristupa u upravljanju kapacitetima javnog sektora. <i>Ostvarivanje:</i> Tenderi za dva Ugovora o uslugama: u iznosu od 1,000,000 eura za nadzor izvođenja radova i 750,000 eura za razvoj i ostvarivanje BiH Strategije za energiju, biće raspisani tijekom prvog i drugog tromjesečja 2009. godine.
19	Podrška za ostvarivanje Strategije i plana aktivnosti Integrisane pogranične uprave BiH (IBM), uključujući podršku daljem uspostavljanju Uprave za indirektno oporezivanje u BiH (ITA)	3,800,000	<i>Cilj projekta:</i> Ojačati kapacitet ustanova uključenih u IBM i podržati ostvarivanje aktivnosti predviđenih IBM Strategijom i njenim planom aktivnosti, u koji spada ostvarivanje obaveza međunarodne trgovinske administracije koje potiču iz SAA i multi/bilateralnih sporazuma. <i>Ostvarivanje:</i> očekuje se da će tenderi za dva Ugovora za uspostavljanje partnerstva, čije su indikativne maksimalne vrijednosti 1,425,000 eura i 2,375,000 eura, biti raspisani u tijeku prvog tromjesečja 2009. godine. Osnovni kriterijumi pri odabiru prijedloga u vezi sa Ugovorom za uspostavljanje partnerstva navedeni su u okviru priručnika spomenutog u tački 4.3 Prijedloga o finansiranju.
20	Ostvarivanje ECB/Preporuka Eurosistema za Centralnu banku Bosne i Hercegovine	1,000,000	<i>Cilj projekta:</i> Uskladiti standarde Centralne banke Bosne i Hercegovine sa standardima centralnog bankarstva ESCB donošenjem i ostvarivanjem novih pravila i politike, te izmenom prakse i obuke osoblja u okviru sljedećih područja: statistika, ekonomska analiza i istraživanje, finansijska stabilnost, monetarna politika u sklopu uređenja monetarnog odbora (CBA), uključujući zakonski okvir, i oblast informacione tehnologije. <i>Ostvarivanje:</i> očekuje se da će Ugovor o grantu bez poziva na podnošenje prijedloga sa Centralnom bankom Evrope, čiji je indikativan maksimalan iznos 1,000,000 eura, biti zaključen tokom drugog tromjesečja 2009. Neposredan Ugovor o grantu sa Centralnom bankom Evrope biće zaključen s obzirom na de facto monopol u skladu sa članom 168(1)(c) Pravila ostvarivanja FR-a.

	<i>Programi podrške</i>		
21	Ulaznica za VII Okvirni program (FP7) i Program za konkurentnost i inovacije (CIP)	1,350,000	<p><i>Cilj projekta:</i> Obezbijediti pristup BiH ustanova učešću u programima Evropske unije.</p> <p><i>Ostvarivanje:</i> Plaćanje ulaznica za FP7, za indikativan maksimalan iznos od 990,000 eura, i za CIP, za indikativan maksimalan iznos od 360,000 eura.</p>
	UKUPNO	54,254,783 + približno 1,675,207 (SEK 17,000,000 koristeći prosječan mjesečni devizni kurs od 17.09.2009.)	

2.3. Osvrt na prethodno dodjeljivanu i aktuelnu pomoć (Evropska komisija / IFI / Bilateralna podrška) uključujući izvučene pouke

Na osnovu zaključaka ostvarivanja CARDS programa (Pomoć Zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju) u određenim sektorima postoji sveobuhvatna potreba da se sa jednog općijeg pređe na jedan više strateški orientiran pristup, kojim bi bili obuhvaćeni krajnji korisnici i čime bi se precizno identifikovale vladine i druge ustanove koje mogu da pozitivno utiču na razvoj situacije.

Prije svega, ustanovljena je potreba za povećanim dijalogom sa partnerima na državnom ili entitetskom nivou, s obzirom da je neophodan veliki broj učesnika pri sproveđenju izmjena u bilo kom od datih sektora u BiH i da nedostatak ex ante konsultacija može da nepovoljno utiče na kasnije faze ostvarivanja projekta. Ovo je naročito slučaj kada su u pitanju povećane potrebe za sufinsaniranjem na strani BiH. Takođe je ustanovljeno da nedostatak kapaciteta u mnogim državnim ustanovama ometa ostvarivanje i da u određenim slučajevima predstavlja tehničku barijeru ostvarenju projekata saradnje.

U vezi sa prethodnim, posebna pažnja je posvećena programskim aktivnostima koje su koncentrisane na ona područja na kojima se može očekivati saradnja sa vlastima, dok je mogućnost ostvarivanja bila jedna od glavnih smjernica u odabiru projekta.

Saradnja donatora je bila osigurana tijekom cijelog ciklusa rukovođenja projektom, od nacrtanja projekta do ostvarivanja. Kao glavni donator, Evropska komisija je zajedno sa DFID-om bila uključena u rad na uspostavljanju Ministarstva za koordinaciju pomoći uz saradnju Ministarstva finansija Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije i Direkcije za ekonomsko planiranje.

Nastavljeno je sa održavanjem mjesečnih sastanaka koordinatora sa zemljama članicama Evropske unije na temu dodjele i ostvarivanja pomoći. Evropska komisija je također učestvovala u IPA-inom procesu planiranja i dostavljala redovne izvještaje o istom Forumu za koordinaciju donatora, koji obuhvata Poslanstvo Evropske komisije, EBRD, IMF, UNDP/UNRC i Svjetsku banku kao i ključne dvostrukе donatore.

Poboljšana koordinacija među donatorima rezultirala je podjelom poslova u okviru određenih područja, u kojima države članice ili drugi donatori vrše ostvarivanje projekata za koje bi se u protivnom morali pronaći drugi izvori finansiranja.

Saradnja sa organizacijama civilnog društva imala je pozitivan rezultat u domenu društvenog razvoja i obrazovanja, te bi se kontakti sa njima trebali intenzivirati u narednim godinama.

2.4. Horizontalna pitanja

Jednaka prava za učešće muškaraca i žena i zastupanje prava manjina biće osigurani u svim aspektima ostvarivanja programa. Učešće u aktivnostima projekta biće zagarantovano na osnovu jednakih prava pristupa, bez obzira na rasno ili etničko porijeklo, religiju ili vjerovanje, invalidnost, pol ili seksualnu orijentaciju.

Jedan od posebnih ciljeva ovog programa je razvoj integrisane socijalne zaštite i strategije za uključenje, koje će biti izrađene u vidu pilot projekta i sprovedene od strane nacionalnih i podnacionalnih vladinih ustanova.

Također se očekuje da će pomoći razvoju stručnog obrazovanja i obuke kao i reforma visokog obrazovanja doprinijeti poboljšanju pristupa obrazovanju i tržištu rada ženama, manjinama i drugim grupama koje se nalaze u nepovoljnem društvenom položaju.

U zdravstvenom sektoru, aktivnosti programa će doprinijeti uspostavi jednakog pristupa medicinskim uslugama na području cijele države prikupljanjem podataka o zdravstvenom stanju stanovništva Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti koje za cilj imaju podsticanje razvoja ekonomskog sektora i lokalnog razvoja doprinjet će uspostavi odnosa ravnopravnosti među polovima putem ostvarivanja plana lokalnog i nacionalnog razvoja, čime će se dostaći i druga horizontalna pitanja uključujući povratak i ponovno naseljavanje izbjeglica, objedinjavanje manjina i zaštitu životne sredine.

Cilj programskih aktivnosti povezanih sa IBM je poboljšanje efikasnosti i uspješnosti ustanova u sprečavanju međunarodne trgovine ljudima i pokušaja ilegalne migracije.

Program će također doprinijeti održivom ekonomskom razvoju uvođenjem evropskih standarda životne sredine, ojačanjem administrativnih struktura i podsticanjem ispunjavanja *acquis* zahtjeva.

Uvjeti

Program uključuje sljedeće uvjete:

- Projektne fiše se zvanično odobravaju korespondencijom između Komisije i Vlade Bosne i Hercegovine.
- Vlada će učiniti sve napore kako bi se korisničkim ustanovama obezbijedili adekvatni finansijski, materijalni i ljudski resursi, tj. kako bi finansijska pomoć dodijeljena od strane Evropske Komisije bila iskorištena na najefektniji i najodrživiji mogući način.
- Korisničke ustanove će odobriti nacrt dokumenata za tender, uključujući nadležnosti.
- Vlada će obezbijediti dostupnost zemljišta koje nije predmet imovinskih sporova, sve neophodne dozvole za izgradnju i izvođenje planiranih radova. Vlada će osigurati održivost projekta dodjeljivanjem potrebnih resursa, uključujući operativne troškove i troškove održavanja.
- Korisničke ustanove organizuju, biraju i imenuju članove radnih grupa, inicijativnih odbora i odbora za koordinaciju i seminara, u skladu sa zahtjevima projekta (uključujući etnički balans i ravnopravnu zastupljenost polova).

Dodatni posebni uslovi projekta navedeni su u sklopu projektnih fiša. U slučaju da dođe do neispunjerenja datih uvjeta, biće razmatran prekid ili potpuna obustava realizacije projekta ili posebnih aktivnosti u okviru istog.

Polazišta

	N	N+1 (akumulativni)	N+2 (akumulativni)

	EC	NF*	EC	NF*	EC	NF*
Broj raspisanih tendera			43	11	43	
Broj potpisanih ugovora o grantu	5		8		8	
Broj potpisanih ugovora o novčanoj pomoći	1		1		1	
Broj objavljenih poziva za podnošenje prijedloga			5		5	
Ugovorna stopa (%)	0		75	75	100	100

„N“ označava datum zaključivanja Ugovora o finansiranju

* U slučaju paralelnog nacionalnog sufinansiranja

2.5. Karta za decentralizaciju upravljanja sredstvima Evropske unije bez ex ante kontrola provedenih od strane Komisije

Izmjenjena Strategija za ostvarivanje Decentralizovanog sistema ostvarivanja u BiH još uvijek čeka na usvajanje od strane Vijeća ministara. Iako nije još zvanično postavljena na dužnost, radna grupa DIS u sklopu NIPAC/NAO, već je započela sa održavanjem redovnih sastanaka čiji je predmet diskusija o ostvarivanju zahtjeva za DIS. Nacionalni fond i Centralna jedinica za finansiranje i ugovaranje (CFCU) u sklopu Ministarstva finansija i trezora zaposlike su polovicu od planiranog broja osoblja i radi se na daljem zapošljavanju. Osoblje se obučava u sklopu aktuelnog projekta tehničke pomoći i kao krajnji rok za podnošenje paketa akreditacije Evropskoj komisiji određen je februar 2009. godine.

3. BUDŽET (IZNOS U EURIMA MN)

3.1. Prikaz planiranih budžetskih sredstava

Centralizovana uprava	Izgradnja ustanova (II)					Ulaganja (UI)					Ukupno		
	Ukupan iznos troškova	Doprinos IPA Zajednice	Nacionalni doprinos*	Ukupan iznos troškova	Doprinos IPA Zajednice	(1)%	EUR (e)	EUR (f)	Nacionalni doprinos*	Ukupan iznos troškova	Ukupna sredstva IPA-€	(2)%	
	EUR (b)	EUR (b)	EUR (c)	EUR (d)=(e)+(f)	(1)%	EUR (e)	EUR (f)	(1)%	EUR (g)=(a)+(d)	EUR (h)=(b)+(c)	EUR (i)		
Prioritet 1 - Politički uvjeti	9.020.338	8.564.783	94.95	455.555	5.05	1.940.000	1.940.000	100.00	0	10.960.338	10.504.783	18.78	
1. Pomoć ugroženim grupama (djeci i Romima) u BiH	1.955.555	1.900.000	97.16	55.555	2.84	0	0	0	0	1.955.555	1.900.000		
2. Podrška VSTV – IT oprema za sudске ustanove u BiH	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	100.00	0	1.400.000	1.400.000		
3. Podrška DIS sistemu u BiH	1.500.000	1.500.000	100.00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000		
4. Pomoć razvoju civilnog društva u BiH	3.904.783	3.504.783	89.76	400.000	10.24	0	0	0	0	3.904.783	3.504.783		
5. Pomoć u sprovodenju aktivnosti deminiranja u BiH	1.660.000	1.660.000	100.00	0	0	540.000	540.000	100.00	0	2.200.000	2.200.000		
Prioritet 2 - Ekonomski uvjeti	11.970.000	11.725.000	97.95	245.000	2.05	3.808.800	1.125.000	29.54	2.683.800	70.46	15.778.800	12.850.000	22.98
6. Pomoć razvoju Sistemu zdravstvene zaštite u BiH	2.875.000	2.850.000	99.13	25.000	0.87	0	0	0	0	2.875.000	2.850.000		
7. Pomoć konkurentnim sektorima (RED, mala i srednja preduzeća i turizam) u BiH	6.095.000	5.875.000	96.39	220.000	3.61	3.808.800	1.125.000	29.54	2.683.800	70.46	9.903.800	7.000.000	
8. Pomoć reformi obrazovanja u BiH	3.000.000	3.000.000	100.00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000		
Prioritet 3 - Evropski standardi	21.548.000 + približno 1.675.207**	20.143.000 + približno 1.675.207**	93.95	1.405.000	6.05	29.895.997	9.407.000	31.47	20.488.997	68.53	51.443.997 + približno 1.675.207**	29.550.000 + približno 1.675.207**	55.83

Centralizovana uprava	Izgradnja ustanova (II)						Ulaganja (II)						Ukupno	
	Ukupan iznos troškova	Doprinos IPA Zajednice	Nacionalni doprinos*	Ukupan iznos troškova	Doprinos IPA Zajednice	Nacionalni doprinos*	Ukupan iznos troškova	Doprinos IPA Zajednice	Nacionalni doprinos*	Ukupna sredstva IPA-e	Ukupna troškova	(2)%		
	EUR (a)=(b)+(c)	EUR (b)	EUR (1)% (c)	EUR (1)% (d)=(e)+(f)	EUR (e)	EUR (1)% (f)	EUR (1)% (g)=(a)+(d)	EUR (g)	EUR (1)% (h)	EUR (h)=(b)+(e)	EUR (h)	(2)%		
9. Podrška politici trgovanja, izgradnji kapaciteta i razvoju infrastrukture metrološkog sistema u BiH	2,000,000	2,000,000	100.00	0	2,335,000	2,000,000	85.65	335,000	14.35	4,335,000	4,000,000			
10. Izgradnja kapaciteta u poljoprivredi i zdravstvenoj ispravnosti hrane i pripreme za pristup BiH IPA-inom Programu razvoja ruralnih područja (IPA-RD)	3,611,000	3,200,000	88.62	411,000	11.38	1,196.677	800,000	66.85	396.677	33.15	4,807.677	4,000,000		
11. Podrška kontrolisanju i/ili suzbijanju bolesti životinja u BiH (bjesnilo i klasični svinjski grip)	668,000	668,000	100.00	0	1,189,320	832,000	69.96	357.320	30.04	1,857.320	1,500,000			
12. Partnerska podrška izgradnji ustanova vlasti civilnog zrakoplovstva u BiH u vezi sa evropskim zajedničkim zrakoplovnim područjem (ECAA)	1,000,000	1,000,000	100.00	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000			
13. Podrška državnim i entitetim ustanovama za statistiku u BiH	2,144,000 + približno 1,675,207**	2,000,000 + približno 1,675,207**	96.23	144,000	3.77	0	0	0	0	2,144,000 + približno 1,675,207**	2,000,000 + približno 1,675,207**			
14. Usluge prostornog informisanja za BiH - faza II Digitalne ortofotografske karte	3,300,000	3,000,000	90.91	300,000	9.09	0	0	0	0	3,300,000	3,000,000			
15. Pomoć za izgradnju Centra za prijem u azil	0	0	0	0	2,000,000	1,500,000	75.00	500,000	25.00	2,000,000	1,500,000			

Centralizovana uprava	Izgradnja ustanova (II)						Ulaganja (UI)						Ukupno	
	Ukupan iznos troškova	Doprinos IPA Zajednice	Nacionalni doprinos*	Ukupan iznos troškova	Doprinos IPA Zajednice	Nacionalni doprinos*	Ukupan iznos troškova	Doprinos IPA Zajednice	Nacionalni doprinos*	Ukupna sredstva IPA-e	EUR	(2)%		
	EUR (a)=(b)+(c)	EUR (b)	EUR (1)% (c)	EUR (1)% (d)=(e)+(f)	EUR (e)	EUR (1)% (f)	EUR (1)% (g)=(a)+(d)	EUR (g)	EUR (1)% (h)=(b)+(e)	EUR (h)	(2)%			
16. Učvršćivanje sistema za identifikaciju i zaštitu građana - CIPS registar u BiH	975,000	725,000	74.36	250,000	25.64	1,275,000	1,275,000	100.00	0	2,250,000	2,000,000			
17. Ojačanje ekoloških ustanova u BiH, priprema za pristup sredstvima i podrška izgradnji ekološke infrastrukture	2,000,000	2,000,000	100.00	0	10,900,000	2,000,000	18.35	8,900,000	81.65	12,900,000	4,000,000			
18. Pomoć BiH u ispunjavanju zahtjeva Ugovora o energetskoj zajednici za Jugoistočnu Evropu, i nastavak reforme i razvoja energetskog sektora	750,000	750,000	100.00	0	11,000,000	1,000,000	9.09	10,000,000	90.91	11,750,000	1,750,000			
19. Podrska za ostvarivanje Strategije i plana aktivnosti Integrисane pogranične uprave BiH (IBM), uključujući podršku daljem uspostavljanju Uprave za indirektno oporezivanje u BiH (ITA)	4,000,000	3,800,000	95.00	200,000	5.00	0	0	0	0	4,000,000	3,800,000			
20. Ostvarivanje ECB/Preporuka Eurosistema za Centralnu banku Bosne i Hercegovine	1,100,000	1,000,000	90.91	100,000	9.09	0	0	0	0	1,100,000	1,000,000			
Prioritet 4 - Programi podrške	0	0	0	1,500,000	1,350,000	90.00	150,000	10.00	0	1,500,000	1,350,000	2.41		

Centralizovana uprava	Izgradnja ustanova (II)						Ulaganja (II)						Ukupno	
	Ukupan iznos troškova		Doprinos IPA Zajednice		Nacionalni doprinos*		Ukupan iznos troškova		Doprinos IPA Zajednice		Nacionalni doprinos*		Ukupan iznos troškova	
	EUR (a)=(b)+(c)	EUR (b)	EUR (1)% (c)	EUR (1)% (d)=(e)+(f)	EUR (1)% (e)	EUR (1)% (f)	EUR (1)% (g)=(a)+(d)	EUR (1)% (h)	EUR (1)% (i)	EUR (1)% (j)	EUR (1)% (k)	EUR (1)% (l)	EUR (1)% (m)=(b)+(c)	EUR (2)% (n)
21. Ulažnica za VII Okvirni program (FP7) i Program za konkurentnost i inovacije (CIP)	0	0	0	0	1.500.000	1.350.000	90.00	150.000	10.00	1.500.000	1.350.000	1.350.000		
UKUPNO	42.538.338 + približno 1.675.207**	40.432.783 + približno 1.675.207**	95.24	2.105.555	4.76	37.144.797	13.822.000	37.21	23.322.797	62.79	79.683.135 + približno 1.675.207**	54.254.783 + približno 1.675.207**	1.350.000	100

* doprinos (javni i privatni nacionalni i/ili međunarodni doprinos) obezbijeden od strane nacionalnih saradnika

**

doprinos Sida u iznosu od oko € 1.675.207 (17.000.000 švedskih kruna koristeći prosječan mjesecni devizni kurs od 17.09.2009.)

- (1) Izraženo u postocima (%) ukupnog iznosa troškova za II ili UI (kolona (a) ili (d)).
 (2) Prioritetni zadaci prikazani samo u redovima. Izraženo u postocima (%) ukupnog iznosa kolone (h). Ukaže na relativnu težinu prioriteta u odnosu na ukupni doprinos IPA Zajednice FP.

3.2. Principi finansiranja ostvarivanja projekata u sklopu programa

Doprinos Zajednice, koji predstavlja približno 68.75% ukupnog budžeta dodjeljenog za realizaciju ovog programa, obračunat je u odnosu na odobrene troškove, koji su u slučaju centralizovanog upravljanja bazirani na ukupnom iznosu troškova. Biće korišteno paralelno finansiranje.

Nacionalno finansiranje je određeno za 16 od 21 projekata i iznosi:

- Prioritet 1 - 4.16%
- Prioritet 2 - 18.56%
- Prioritet 3 – 41.22%
- Prioritet 4 - 10.00%

Kada su u pitanju grantovi, krajnji korisnici granta moraju da daju doprinos u iznosu od najmanje 10% od ukupnog iznosa odobrenih troškova realizacije projekata ulaganja i izgradnje ustanova , i najmanje 5% od ukupnog iznosa u slučaju partnerstva.

Pojedinačni ugovori o grantu na osnovu kojih se vrši ostvarivanje projekata kako je predviđeno programom biće finansirani u skladu sa pravilima finansiranja ustanovljenim u okviru člana 231(1) (d) Pravila ostvarivanja.

Ugovori o grantu koji su još predmet razmatranja biće ostvarivani u skladu sa članovima 120 (1) i 120 (3) Pravila o finansiranju i članom 184 Pravila ostvarivanja u okviru Pravila o finansiranju.

4. SPORAZUM O OSTVARIVANJU

4.1. Način ostvarivanja

Ovaj program će biti ostvarivan na centralizovanoj osnovi od strane Evropske komisije, Zastupništva Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, u skladu sa članom 53a Pravila o finansiranju¹ i odgovarajućih odredbi Pravila ostvarivanja².

Dio programa u vezi sa međunarodnom kontrolom sprovođenja popisa stanovništva u sklopu projekta 13 bit će ostvaren od strane Evropske komisije u saradnji sa Savjetom Evrope, u skladu sa članom 53d Pravila o finansiranju³ i odgovarajućih odredbi Pravila ostvarivanja⁴. U tom cilju će Komisija i Vijeće Evrope zaključiti ugovor o dodjeli novčane pomoći.

4.2. Opća pravila za proceduru obezbjeđenja sredstava i dodjele granta

Sredstva će biti obezbijedena na osnovu odredbi II dijela, naslov IV, Pravila o finansiranju i II dijela, naslov III, poglavje 3 Pravilaostvarivanja , kao i pravila i procedura obavljanja uslužnih djelatnosti, ugovora o snabdjevanju i izvođenju radova, koji se finansiraju iz budžeta

¹ OJ L 248, 16.9.2002., str.1

² OJ L 357, 31.12.2002., str.1

³ OJ L 248, 16.9.2002., str.1

⁴ OJ L 357, 31.12.2002., str.1

Evropskih zajednica namjenjenog za svrhe saradnje sa trećim zemljama, koji je usvojen od strane Komisije, 24.05.2007. C(2007)2034.

Procedure dodjele granta će biti sprovedene u skladu sa odredbama I dijela, naslov VI Pravila o finansiranju i I dijela, naslov VI Pravila ostvarivanja.

Komisija će također koristiti proceduralne smjernice i standardne šablone i modele koji olakšavaju primjenu spomenutih pravila koja su navedena u okviru „Praktičnog vodiča za sklapanje ugovora u okviru spoljnih aktivnosti Evropske zajednice“ („Praktični vodič“), koji je objavljen na EuropeAid website-u⁵ na dan kada se započelo sa procedurom dodjele granta.

Opšta pravila za proceduru obezbjeđenja sredstava i dodjele granta bit će definisana u okviru ugovora o dodjeli novčane pomoći između Komisije i međunarodne organizacije koja će vršiti ostvarivanje datog programa/aktivnosti.

4.3. Principi ostvarivanja projekata za ostvarivanje partnerstva

Projekti za ostvarivanje partnerstva će se temeljiti na ugovoru o grantu, pri čemu će administracija odabrane zemlje članice prihvatići da obezbijedi spremnost javnog sektora za naknadu načinjenih troškova.

Ugovorom će biti predviđen dugoročni angažman službenika zaduženog za redovno podnošenje izvještaja administraciji zemlje korisnika u svojstvu stalnog savjetnika za projekt za ostvarivanje partnerstva.

Ugovor o grantu za ostvarivanje projekta za ostvarivanje partnerstva biće zaključen u skladu sa važećim odredbama I dijela, naslov VI Pravila o finansiranju i I dijela, naslov VI Pravila ostvarivanja.

Priručnik o projektu za ostvarivanje saradnje dostupan je na internet stranici Generalne direkcije za proširenje Evropske komisije na sljedećoj adresi:

http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_en.htm

4.4. Ocjena utjecaja na okolinu i očuvanje prirodnih resursa

- Sva ulaganja će biti ostvarivana u skladu sa važećim zakonima Zajednice o očuvanju životne sredine.
- Procedura ocjene uticaja na životnu sredinu koja se nalazi u sklopu EIA - direktive u potpunosti će se primjenjivati na sve projekte ulaganja, te će biti osigurana primjena evropskih principa za očuvanje životne sredine.

⁵

Trenutna adresa: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/works/index_en.htm

5. NADZOR I PROCJENA

5.1. Nadzor

Komisija može da preduzme bilo koju aktivnost koju smatra neophodnom za nadzor ostvarivanja programa. Date aktivnosti će biti sprovedene u saradnji sa međunarodnim organizacijama.

Procjena

Programi će biti predmet ex ante procjena, kao i procjena sprovedenih u toku ostvarivanja programa, te, ukoliko postoji potreba za tim, ex post procjena, u skladu sa članovima 57 i 82 IPA-inog Pravila ostvarivanja, koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta, učinkovitosti i redovan priliv sredstava od strane Zajednice, kao i strategija i ostvarivanje programa.

Rezultati ex ante i procjenu sprovedenih u toku ostvarivanja programa bit će uzeti u obzir u okviru ciklusa planiranja i ostvarivanja.

Komisija može također da sproveđe stratešku procjenu.

6. REVIZIJA, FINANSIJSKA KONTROLA I MJERE ZA SPREČAVANJE MALVERZACIJE

Izvještaji i aktivnosti svih strana uključenih u ostvarivanje ovog programa, kao i svi ugovori i sporazumi na osnovu kojih se vrši ostvarivanje programa, s jedne strane su predmet supervizije i finansijske kontrole koje vrši Komisija (uključujući Evropski ured za sprečavanje malverzacije), diskretno sopstvenim resursima ili putem spajnjog revizora, dok sa druge strane čine predmet revizija koje provodi Evropski revizorski sud. To uključuje mjere kao što su ex-ante verifikacija raspisivanja tendera i zaključivanja ugovora od strane Zastupništva u korisničkoj zemlji.

U cilju osiguranja efikasne zaštite finansijskih interesa Zajednice, Komisija (uključujući Evropski ured za sprečavanje malverzacije) može da izvrši trenutne provjere i ispitivanja u skladu sa procedurama predviđenim Regulativom Vijeća (Evropska komisija, Euratom) 2185/96⁶.

Kontrole i revizije opisane iznad primjenjuju se na sve direktnе i indirektnе izvođače radova i korisnike granta kojima su dodijeljena sredstva Zajednice.

7. NEZNATNA PRERASPODJELA SREDSTAVA

Ovlašteni službenik zastupništva (AOD), ili ovlašteni službenik podzastupništva (AOSD) u skladu sa zastupanjem vlasti koja mu je dodijeljena od strane ovlaštenog službenika zastupništva, može da, u skladu sa principima ispravnog finansijskog rukovođenja, izvrši neznatnu preraspodjelu sredstava bez nužne izmjene Odluke o finansiranju. U tom kontekstu, akumulacione preraspodjele koje ne prelaze 20% ukupnog iznosa dodijeljenog za ostvarivanje programa, čiji je limit 4 miliona eura, neće se smatrati izmjenama od važnosti, s obzirom da ne utiču na prirodu i ciljeve programa. IPA-ino Ministarstvo će biti informisano o spomenutoj preraspodjeli sredstava.

⁶ OJ L 292, 15.11.1996, p. 2.

8. OGRANIČENE IZMJENE U OSTVARIVANJU PROGRAMA

Ograničene izmjene u ostvarivanju ovog programa kojima su obuhvaćeni elementi navedeni u okviru člana 90 Pravila ostvarivanja u sklopu Pravila o finansiranju, koje su indikativne prirode⁷, mogu biti izvršene od strane ovlaštenog službenika zastupništva (AOD), ili ovlaštenog službenika podzastupništva (AOSD), u skladu sa zastupanjem vlasti koja mu je dodijeljena od strane ovlaštenog službenika zastupništva, služeći se principima ispravnog finansijskog rukovođenja bez nužne izmjene Odluke o finansiranju.

⁷

Ovi suštinski elementi indikativne prirode su, kad su u pitanju grantovi, indikativni iznos poziva na podnošenje prijedloga projekata, i za obezbjeđenje sredstava, indikativni broj i vrsta ugovora koji su zamišljeni i indikativni vremenski okvir za pokretanje procedure nabavke.